

Daramani Tarawele

MASAKΕ




KALAN DIYA

2003 san

Daramani Tarawele

NSIIRIN, N Y'A DA...



KALAN DIYA

2003 san

Nsiriin :

N y'a da nin Masaké la
Jón tun ye nin Masaké ye ?
Masaké Komayo tun bë Komayola.
Komayo tun bë a fa ka masayawolo kan.
A ye si ni kénéya soro Komayola,
Komayo tun bë a fa ka masayasira kan,
A tun selen don a ka fasojama na,
A ka fasojama fana tun b'a fe.
O tun ye ko duman ye Komayola.



Nka hamí kelen tun bë kamayo fe.
Nka hamí kelen tun ye jumén ye ?

Masa denke saba di Komayo ma.
Komayo y'a denw lamo Kamayola,
Fo denke saba ninnu sera furu ma.
Komayo denke kelen tun ye Yoka,
Do fana tun tɔgɔ ko Yoma,
Komayo denke kelen do ko Kama.



Nin don Kamayo ko a be muso di u ma,
Komayo ko a be muso jini u ye ke,
Nka muso te jo u nekoro de,
Walasa u ka u jenata ta pogon ne,
A te son o kelen ka ke.
Komayo bena mun feere tige ?
Komayo ye Yoka wele,
A ye Yoma fana wele,
A y'a denke saba wele.
Denke saba nana wele lamen ;

O diyara Komayo ye kosebe.
 Kama, Yoma ni Yoka y'a lamen.
 Komayo ye kamalen saba laje.
 A y'u laje fefewuuuu !
 A ko muso te aw si bolo,
 Fo aw bee ka muso furu.
 Denw ye Kamayo sebekoro fo ;
 O wale ye Masake sewa.



A sewalen ko denke saba ma :
 "Muso tene jira aw la,
 Si t'a bolo sin muso ma fana".
 Kama ye Yoma ni Yoka laje,
 Yoma ye Kama ni Yoka laje,
 Yoka ye Kama ni Yoma laje,
 Denke saba ye nognon file-file.




U kabakoyara u fa Komayo la.
 O la, Komayo k'u saba ma :
 "Kalakise be di aw kelen-kelen ma,
 Ni kalakise dira aw kelen-kelen ma,
 Yoma, e be i ka kaladen fili,
 Kama e be i ka kaladen fili,
 Yoka e be i ka kaladen fili,


Aw b  e b  e aw ka kalanden fili.
Kalakise b  e taa bin muso ka soda la




Yoma ka kalakise b  e bin soda do la



Yoka ka kalakise b  e bin soda do la



Kama ka kalakise b  e bin soda do la



A' bœe n'aw muso ta nin cogo la.

Garijegew ye kelen ye wa ?

Yoma ka kaladen binna da min na,

O du muso dira Yoma ma.

Yoka ka kaladen binna da min ma,

O du muso dira Yoka ma.

Kama ka kaladen binna Ntori ka da ma.

Ntori furula Kama ma.

Masæké Kamayo ben'a mun jini ?

Komayo b'a ka wolo kan Komayola,

Komayola Masaké Komayo sewara,

A denw ye muso furu Komayola.

Kama ye Ntori furu Komayola.

Masaké denké ka Ntorimuso furu,

Masaké ka són a denké ka Ntori furu,

Yoka ka són Kama ka Ntori furu,

Yoma ka són Kama ka Ntori furu.

Ko bœe be soro ka ke Komayola.

Nin ma fosi kelen tine Komayola

Penemaya tor'a cogo la Komayola.



Masaké yere k'a buranw ma Komayola :

Ko u ka u ka tobili folo ke,

Hali Ntori yere be tobili ke.

A na don ale fe n'a ka na ka di.

Masaké ye malo di a buranmusow ma,

U y'a tobi tilelafana ye.

Tilelafanaduntuma a sera bœe ta ma.

Ntorimuso de ta diyara Masaké ye.
 Aa ! nin kabakoya ye Masaké soro.
 Ntori ka se ka nin dumanba tobi,
 Ntorimuso ye némogoya soro,
 Tiŋe na Ntori tobilibolo ka di.
 Masaké bëna mun wëre nini ?



A ko buranmusow ka dulokiba kala,
 Ale Kamayo bë dulokiba min don,
 Buranké ye fini fitinin di u ma,
 A ka kala ale Masaké b'a don.
 O kelen, Kama taara i sigi a ka so,
 Fo a muso Ntori ka na a soro u ka so.
 Ntori y'i sigi Kama kéréfè u ka so,
 K'i kan to a ma a kana kasi,
 Ko Kama kana sika ale la,
 Ko Kama ka sabali.
 Kama y'a muso Ntori lamen sa,
 A bë kasi dabila o cogo la.




Su nana ko fo ka dugu tila,
 Ntori kansinamusow bë lajeli la,
 Ka n'a laje Ntori bë fini nin kala.
 A bë dulokiba kala cogo di,
 Fo Masaké k'a fo ko a ka ni,
 Cogo min a b'a fo u fana ta ka ni.
 Ntori ye fini tige k'a fili,
 Fiŋe sinna k'a kë dulokiba ye,
 Ntori ka baara kéra numanba ye,
 O diyara a ce Kama ye.

Dugu jelen bëe taara ni i ta ye.

Finikala walān dira Ntori ma.

Yoka n'a muso sonna o ma,

Komayala bëe sonna o ma.



Masake bëe mun wëre jini tugun ?

Masake Komaya bëe se ko la,

A b'a fe k'a buranmusow dòn,

A ye ñenaje duman sigi senkan o la,

A ko bëe n'i muso ka taa ñenaje dòn.



Kama bëe segin u ka so,

Ntori bëe na u ka so,

A bëe a cë Kama soro so,


Kama b'a ñefo u ka so.

Ntori b'a fo u ka taa ñogon fe.

Komayala dugu nana je,

Komaya bëe dalaje.

Ntori cε kelen bε,
 Tω ni musow tun don,
 U bεε bε yεlε Kama ma.
 Kama b'a dōn fεn min don,
 O la, Kama tε kuma.
 Nka fεn do bε ɳunuŋunu.
 A b'a fō Kama tulo koro :
 "Kana siran fiyewu-fiyewu".
 Fiñebā de bε na don jama koro.



Kama fana tε siran.
 Tω n'u musow bε taa dōn na,
 Fiñeba bε wuli ka jama lasiran,
 Jama bε bila yεrenini na.
 Kama b'u ja farinya,
 K'ale Kama muso namankan don
 O bε jama kabakoya.
 Doɔnin-dɔɔnin Ntori mogolama bεna ka don,
 A cεnumannin bε jama kabakoya.
 N ye nin bila yan.



Nininkaliw :
 Aw ye nsuurin faamu cogo di ?
 A'y'a ka jaabi jukɔɔmadondon ni misaliw ye
 Bilasirikan jumen bε bɔ nin nsuurin kɔɔ ?